

**Plivački savez Srbije
Stručni savet
Beograd**

Zapisnik sa prvog sastanka SS PSS održanog 23.01.2010. godine

Sastanak je održan u prostorijama PSS, Blagoja Parovića 150, od 11:00 do 14:00. Prisutni su bili: Milivoj Dopsaj, Vladimir Bošković, Srđan Filipović, Igor Beretić, Aleksandar Rosić-pridruženi član, i Branislav Kovačević - ispred UO. Sastanak je održan po sledećem dnevnom redu:

Tačka 1. Konstituisanje SS PSS

- Svi članovi su od strane predsednika SS PSS obavesteni o odlukama UO od 16.01.2010, o razlogu i kriteriju za izbor u SS PSS, kao i o delokrugu rada i obavezama;

Tačka 2. Analiza postojećeg stanja

- Kroz diskusiju članova SS PSS ukratko su analizirane sledeće oblasti:
 - Rad predhodnog saziva SS PSS,
 - Rad predhodnog sportkog direktora,
 - Odnosi i saradnja unutar organizacije na nivou savez-regioni-klubovi-treneri-rezultati,
 - Sistem takmičenja.

Zaključak: Cilj rada i glavna obaveza SS PSS je da svojim delovanjem unapredi tehnologiju rada u plivačkom sportu sa osnovnim zadatkom povećanja kvaliteta plivačkih rezultata u R Srbiji. Iz tog razloga sve aktivnosti SS PSS će biti usmerene i prilagođene datom cilju i zadatku.

Tačka 3. Kalendar takmičenja za 2010. godinu

- Kroz diskusiju članova SS PSS ukratko su analizirane sledeće oblasti:
 - Kvalitet i struktura takmičenja nacionalnog ranga,
 - Kvalitet i struktura takmičenja međunarodnog ranga,
 - Sistem takmičenja.

Zaključak:

- Potrebno je analizirati po strukturi, sadržaju i organizaciono-tehničkom kvalitetu sva nacionalna takmičenja za sezonu 2010 radi preciznog uvida u dato stanje (zadatak poveren A. Rosiću),
- U odnosu na klasifikaciju međunarodnih takmičenja za sezonu 2010 donet je sledeći stav:
 - Najvažnija takmičenja po prioritetu za kategoriju **seniora** su:
 1. Evropsko prvenstvo u plivanju (50 m), 04-15. 08.2010, Budimpešta (HUN), gde je prijavljeno 16 plivača.
 2. Svetsko prvenstvo za male bazene (25 m), 02-05.12.2010, Dubai (UAE),
 3. Evropsko prvenstvo za male bazene (25 m), 25-28.11.2010.

- Najvažnija takmičenja po prioritetu za kategoriju **juniora** su (godišta 92-93 plivači, 93-94 plivačice):
 1. Olimpijske igre mladih (50 m), 14-26.08.2010, Singapur,
 2. Evropsko juniorsko prvenstvo (50 m), 14-18.07.2010, Helsinki (FIN),
 3. Balkansko juniorsko prvenstvo (50 m), 05-06.06.2010, Varna (BUG).
- Najvažnija takmičenja po prioritetu za kategoriju **kadeta** su (godišta 94-95 plivači, 96-97 plivačice):
 1. KOMEN Kup (50 m), 19-20.07.2010, Italija,
 2. Prvenstvo centralne Evrope za mlade nade (25 m), 10-12.10.2010, Srbija.

Tačka 4 i 5. LEN kalendar za 2011 i FINA norme za PS Singapur 2011, su odložene za sledeći sastanak.

Tačka 6. Razno.

- Kroz diskusiju članova SS PSS ukratko su analizirane sledeće oblasti:
 - Lista stipendista MOS R Srbije za 2010. godinu,
 - Princip definisanja nivoa kvaliteta plivačkog rezultata od interesa za nacionalne selekcije,
 - Obaveze saveza u odnosu na plivače od interesa za nacionalne selekcije,
 - Princip definisanja uzrasnih kategorija.

Zaključak:

- Plivanje po kategorizaciji SSS (Sportski savez Srbije) pripada prvoj kategoriji sportova i ima pravo na 15 stipendija koje daje MOS R Srbije. Kriterijum za stipendije je najbolji rezultat u predhodnoj takmičarskoj sezoni. Na osnovu datih kriterija je definisan lista predloga stipendista koja je prikazana u dodatku 1 (Tabela 1),
- Kako se uspešnost sporta prepoznaje preko kriterija izvrsnosti, odnosno prepoznaje se samo preko međunarodne takmičarske uspešnosti tj. broja osvojenih medalja na najvažnijim interkontinentalnim i kontinentalnim takmičenjima (OI, SP i EP) osnovni zadatak PS Srbije je da obezbedi što bolje uslove za ostvarenje datog kriterija. Zato je SS PSS, imajući u vidu nivo razvijenosti plivačkog sporta u zemlji, a prihvatajući i iskustva regiona, doneo sledeću odluku:
 - Opšti kriterij PSS za prepoznavanje potencijalnog vrhunskog plivača od interesa je sledeći:
 - Kategorija seniora (M20+, Ž18+) - donji limit je rezultat od 850 FINA bodova;
 - Kategorija seniora ulazno godišta (M19, Ž17) - donji limit je rezultat od 800 FINA bodova;
 - Kategorija juniora (M18, Ž16) - donji limit je rezultat od 720 FINA bodova;
 - Kategorija juniora ulazno godišta (M17, Ž16) - donji limit je rezultat od 680 FINA bodova;
 - Kategorija kadeta (M16, Ž15) - donji limit je rezultat od 620 FINA bodova;
 - Kategorija kadeta ulazno godišta (M15, Ž14) - donji limit je rezultat od 580 FINA bodova.

Svi plivači koji ispune dati kriterijum će imati status plivača od nacionalnog rezultatskog interesa i biće na širem spisku kandidata za reprezentaciju datog uzrasta. Napominjemo

da širi spisak, sam po sebi, ne predstavlja rezultatski uslov, niti kriterijum nastupa na svim takmičenjima gde će nastupati reprezentacija.

SS PSS je saglasan da dati plivači sa šireg spiska imaju od strane PSS finansijski obezbeđene sledeće minimume uslova za rezultatski napredak:

- Seniori - u skladu sa trenažnim potrebama, odnosno u skladu sa ciljevima sezone (OI, SP i EP učesnici i/ili kandidati);
- Juniori - ukupno 28 dana priprema i dva takmičenja u regionu po takmičarskoj sezoni, uskladu sa odlukama SS PSS i saveznim trenerom;
- Kadeti - ukupno 21 dan priprema i dva takmičenja u regionu po takmičarskoj sezoni, uskladu sa odlukama SS PSS i saveznim trenerom.

Napominje se da će se rezultatski kriterijum plivača od nacionalnog interesa vršiti u skladu sa FINA bodovim 2004 (preporuka FINE zbog promena pravila upotrebe modela kostima za takmičenje (dodatak 2 - Tabela 2).

- Kako je cilj i zadatak PSS produkcija takmičarskog rezultata koji će imati prepoznatljivost na svetskom nivou, potrebno je i sistem rada prilagoditi datom kriteriju. Zato je sugerisano prilagođavanje uzrastnih kategorija po FINA kriteriju (Prilog 3 - Tabela 3). Datum važenja datog prilagođavanja uzrastnih kategorija će biti objavljen naknadno.

U Beogradu, 25.01.2010. god.

Za SS PSS

Doc. Dr Milivoj Dopsaj

Dodatak 1.

Tabela 1. Spisak stipendista za 2010. godinu po kriterijumu MOS R Srbije (15 stipendija)

	Prezime i ime	Rođ.	Klub	Disclip.	Vreme	Takm.	Mesto	Kriter.	FINA
<i>ZASLUŽNI SPORTISTA</i>									
1	Čavić M.	1984	Part.	50 D	22.67	SP	Rim	I mesto	1066
2	Higl N.	1987	Tamiš	200 P	2:21.62	SP	Rim	I mesto	1024
3	Lender I.	1990	Prolet.	100 D	49.79	EP	Istanb	III mesto	1032
4	Siladi Č.	1990	Prolet.	50 P	26.31	EP	Istanb	III mesto	1009
<i>MEĐUNARODNI RAZRED</i>									
5	Siljevski R.	1986	Part.	200 K	1:44.98	EP	Istanb	rez. 25	940
6	Najdanovski M.	1988	Prolet.	100 K	53.84	EP	Istanb	rez. 25	923
7	Stražmester M.	1981	SRB	50 L	27.65	EP	Istanb	rez. 25	913
8	Marković Đ.	1987	SRB	200 K	1:48.38	FISU	Bgd	rez. 50	912
9	Stojanović B.	1989	Vojvod.	50 K	22.07	EP	Istanb	rez. 25	874
10	Ostojić M.	1991	BGD	200 K	1:59.41	EP	Istanb	rez. 25	871
11	Bogdanović J.	1992	Dinamo	200 P	2:26.44	EP	Istanb	rez. 25	865
12	Šorak S.	1992	Banat	400 K	3:48.89	EP	Istanb	rez. 25	862
13	Petrović A.	1992	Valis	100 K	55.12	EP	Istanb	rez. 25	860
14	Stjepanović V.	1993	Part.	100 D	54.08	EYOF	Tampere	rez. 25	840
15	Bogdanovski L.	1989	Vojvod.	200 L	2:02.91	FISU	Bgd	rez. 50	825

Dodatak 3.

Tabela 3. FINA uzrastne kategorije

Kategorija	Pol	
	Žene	Muškarci
Senior	17 +	19 +
Junior	15 - 16	17 - 18
Kadet	13 - 14	15 - 16
Pionir	11 - 12	12 - 14

Dodatak 2.

Tabela 2. Rezultatski kriterijum plivača od nacionalnog interesa

						25m FINA POINTS 2004							
DEVOJKE												MUSKI	
KADETKINJE		JUNIORKE		SENIORKE		SENIORI		JUNIORI		KADETI			
13	14	15	16	17	18+	20+	19	18	17	16	15		
580	620	680	720	800	850	850	800	720	680	620	580		
0:29,01	0:28,37	0:27,51	0:26,99	0:26,06	0:25,54	50 m SLO.	0:22,46	0:22,92	0:23,74	0:24,20	0:24,96	0:25,52	
1:03,31	1:01,92	1:00,04	0:58,91	0:56,88	0:55,74	100 m SLO.	0:49,39	0:50,41	0:52,20	0:53,21	0:54,88	0:56,11	
2:17,92	2:14,89	2:10,80	2:08,33	2:03,90	2:01,42	200 m SLO.	1:49,03	1:51,27	1:55,23	1:57,45	2:01,15	2:03,84	
4:49,31	4:42,95	4:34,37	4:29,19	4:19,90	4:14,70	400 m SLO.	3:51,34	3:56,11	4:04,50	4:09,20	4:17,06	4:22,77	
9:55,34	9:42,26	9:24,60	9:13,94	8:54,83	8:44,13	800 m SLO.	8:04,68	8:14,67	8:32,25	8:42,10	8:58,57	9:10,53	
19:06,73	18:41,52	18:07,51	17:46,99	17:10,16	16:49,56	1500m slo	15:20,97	15:39,97	16:13,37	16:32,09	17:03,38	17:26,11	
0:32,66	0:31,95	0:30,98	0:30,39	0:29,34	0:28,76	50 m LEĐ.	0:25,05	0:25,56	0:26,48	0:26,99	0:27,83	0:28,45	
1:09,88	1:08,35	1:06,28	1:05,02	1:02,78	1:01,52	100 m LEĐ.	0:53,99	0:55,10	0:57,06	0:58,16	0:59,99	1:01,32	
2:29,76	2:26,46	2:22,02	2:19,34	2:14,53	2:11,84	200 m LEĐ.	1:58,17	2:00,60	2:04,89	2:07,30	2:11,31	2:14,23	
0:36,30	0:35,50	0:34,42	0:33,77	0:32,61	0:31,96	50 m PRS.	0:28,20	0:28,77	0:29,80	0:30,37	0:31,33	0:32,03	
1:18,47	1:16,74	1:14,42	1:13,01	1:10,49	1:09,08	100 m PRS.	1:01,44	1:02,70	1:04,93	1:06,18	1:08,27	1:09,79	
2:48,26	2:44,56	2:39,57	2:36,56	2:31,16	2:28,13	200 m PRS.	2:13,27	2:16,01	2:20,85	2:23,56	2:28,08	2:31,38	
0:31,18	0:30,49	0:29,57	0:29,01	0:28,01	0:27,45	50 m DEL.	0:24,23	0:24,72	0:25,61	0:26,10	0:26,92	0:27,52	
1:08,53	1:07,02	1:04,99	1:03,76	1:01,56	1:00,33	100 m DEL.	0:53,35	0:54,45	0:56,39	0:57,47	0:59,28	1:00,60	
2:30,57	2:27,26	2:22,80	2:20,10	2:15,27	2:12,56	200 m DEL.	1:58,71	2:01,15	2:05,46	2:07,88	2:11,91	2:14,84	
1:12,19	1:10,60	1:08,46	1:07,17	1:04,85	1:03,55	100 m MEŠ.	0:56,28	0:57,43	0:59,48	1:00,62	1:02,53	1:03,92	
2:34,44	2:31,05	2:26,47	2:23,70	2:18,75	2:15,97	200 m MEŠ.	2:01,62	2:04,13	2:08,54	2:11,01	2:15,14	2:18,15	
5:25,37	5:18,21	5:08,56	5:02,74	4:52,29	4:46,44	400 m MEŠ.	4:18,42	4:23,74	4:33,12	4:38,37	4:47,15	4:53,53	

						50m FINA POINTS 2004							
DEVOJKE												MUSKI	
KADETKINJE		JUNIORKE		SENIORKE		SENIORI		JUNIORI		KADETI			
13	14	15	16	17	18+	20+	19	18	17	16	15		
580	620	680	720	800	850	850	800	720	680	620	580		
0:29,51	0:28,86	0:27,99	0:27,46	0:26,51	0:25,98	50 m SLO.	0:23,10	0:23,57	0:24,41	0:24,88	0:25,66	0:26,24	
1:04,76	1:03,34	1:01,42	1:00,26	0:58,18	0:57,02	100 m SLO.	0:50,99	0:52,03	0:53,89	0:54,93	0:56,64	0:57,92	
2:20,67	2:17,57	2:13,40	2:10,89	2:06,37	2:03,84	200 m SLO.	1:51,84	1:54,12	1:58,20	2:00,47	2:04,24	2:07,03	
4:54,55	4:48,07	4:39,34	4:34,07	4:24,61	4:19,31	400 m SLO.	3:56,79	4:01,62	4:10,26	4:15,07	4:23,05	4:28,96	
10:01,76	9:48,53	9:30,68	9:19,91	9:00,59	8:49,78	800 m SLO.	8:14,59	8:24,69	8:42,73	8:52,78	9:09,44	9:21,79	
19:16,11	18:50,69	18:16,40	17:55,71	17:18,59	16:57,81	1500m slo	15:38,36	15:57,52	16:31,74	16:50,82	17:22,43	17:45,86	
0:34,17	0:33,42	0:32,41	0:31,80	0:30,70	0:30,09	50 m LEĐ.	0:26,54	0:27,08	0:28,05	0:28,59	0:29,48	0:30,15	
1:12,29	1:10,70	1:08,56	1:07,27	1:04,95	1:03,65	100 m LEĐ.	0:56,93	0:58,09	1:00,17	1:01,33	1:03,25	1:04,67	
2:33,97	2:30,58	2:26,01	2:23,26	2:18,31	2:15,55	200 m LEĐ.	2:03,19	2:05,70	2:10,19	2:12,70	2:16,85	2:19,92	
0:37,24	0:36,43	0:35,32	0:34,65	0:33,46	0:32,79	50 m PRS.	0:29,04	0:29,63	0:30,69	0:31,28	0:32,26	0:32,99	
1:20,36	1:18,60	1:16,21	1:14,78	1:12,20	1:10,75	100 m PRS.	1:03,51	1:04,81	1:07,12	1:08,41	1:10,55	1:12,14	
2:52,49	2:48,70	2:43,58	2:40,50	2:34,96	2:31,86	200 m PRS.	2:17,49	2:20,30	2:25,31	2:28,11	2:32,74	2:36,17	
0:31,45	0:30,76	0:29,83	0:29,27	0:28,26	0:27,69	50 m DEL.	0:24,85	0:25,36	0:26,26	0:26,77	0:27,61	0:28,23	
1:09,13	1:07,61	1:05,56	1:04,32	1:02,10	1:00,86	100 m DEL.	0:54,61	0:55,72	0:57,72	0:58,83	1:00,67	1:02,03	
2:31,82	2:28,48	2:23,98	2:21,26	2:16,39	2:13,66	200 m DEL.	2:01,55	2:04,03	2:08,46	2:10,94	2:15,00	2:18,06	
2:37,61	2:34,15	2:29,47	2:26,65	2:21,59	2:18,76	200 m MEŠ.	2:05,36	2:07,92	2:12,49	2:15,04	2:19,26	2:22,39	
5:30,74	5:23,47	5:13,66	5:07,74	4:57,12	4:51,17	400 m MEŠ.	4:26,22	4:31,65	4:41,36	4:46,77	4:55,74	5:02,39	